



Se wore pe baabi a eben wo na kogye nhwehwemu anaa  
akwco ahobammc nnuru a, fre 311 na bisa nsem fa "Hepatitis B"  
anaa kc [nyc.gov/health/hepb](http://nyc.gov/health/hepb).

# Ko ye nhwehwemu na kogye Hep B ho Ahobammc nnuru no. (Hep B!)

Bc wo ne w'adofo ho ban.

# Kɔgye Hep B Ahobammɔ nnuru no.!

Hep B tumi ye mmoawa a eye brɛboɔ, brɛboɔ na ɛbetumi de brɛboɔ yareɛ kokoram ne owuo. Hep B nam mogya, barima ho nsuo anaa ɔbaa ase nsuo so na efri obi so kɔ ɔfoforɔ so.

Yɛntumi ɛnsa Hep B yareɛ no nanso wo betumi abɔ wo ho ban afri Hep B ho. Ɛwɔ sɛ wo wɔ Ahobanbɔ nnuro no nnidisɔɔ mprenu ne mprensa no wie ansaana na w'anya banbɔ mmpapa.

**Fa nna a wo bɛkɔ akɔgye Ahobammɔ no hyɛmu.**

**Da a wo bɛkɔ akɔgye 1**

/

/



**Da a wo bɛkɔ akɔgye 2**

/

/



**Da a wo bɛkɔ akɔgye 3**

/

/



## Kɔ ye Hep B ho nhwehwɛmu na hunu wo gyinabrɛ

Nnipa 230,000 na ɛwɔ New York City a wɔn wɔ Hep B nanso ayɛsɛ wɔnim sɛ wɔwɔ yareɛ no bo ɛna ɛbetumi aba sɛ wɔn nyare anaa wonhu sɛ ɔyare.

Nnipa pii a wɔwɔ Hep B no yɛde woo wɔn. Akwan afoforɔ a nnipa tae nya Hep B ne sɛ wo ne afoforɔ kye mpaneɛ, ɔkɔta paneɛ anaa apomuden ho mfidie anaa sɛ wore di nna mu ahyia a banbɔ nnim..

Sɛ wo behunu no ntɛm na wo kɔgye ayarehwɛ wɔ Hep B ayarehwɛfoɔ ho no boa ma wo nya nkwa tenten ne apomuden.